



OPŠTINA ROŽAJE
SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG
ARHITEKTE

Opština Rožaje
Ul. M.Tita bb 84310 Rožaje
Tel. 00382 68 028 177
mail: arbinkalac1@gmail.com
web:www.opstinarozaje.me

Broj: UPI-13-041/24-89/1

Rožaje 23.08.2024.godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 87 i 88 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20), i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), i Ugovora o vršenju poslova br. 0101-UPU 018/20-5 od 13.01.2020.godine rješavajući po zahtjevu Cecunjanin Fikreta iz Plava za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta "Stambeni objekti 1 i 2", projektovano na dijelu katastarskih parcela br. Blok 19, rb. 107/4/1 i 107/4/2 KO Brezojevice II PUP opštine Plav ("Službeni list Crne Gore br. 52/21), donosi,

R J E Š E N J E

Investitoru Cecunjanin (Šefket) Fikretu daje se saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta "Stambeni objekti 1 i 2", projektovano na dijelu katastarskih parcela br. Blok 19, rb. 107/4/1 i 107/4/2 KO Brezojevice II PUP opštine Plav ("Službeni list Crne Gore br. 52/21), u smislu arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije kao i osnovnih urbanističkih parametara (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Stavlja se van snage rješenje br. UPI-13-041/24-61/1 od 03.06.2024.godine.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom br. UPI-13-041/24-89 od 25.07.2024. godine investitor Cecunjanin Fikretu iz Plava iz obratio se zahtjevom za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta projekta "Stambeni objekti 1 i 2", projektovano na dijelu katastarskih parcela br. Blok 19, rb. 107/4/1 i 107/4/2 KO Brezojevice II PUP opštine Plav ("Službeni list Crne Gore br. 52/21).

Prethodnim rješenjem investitoru je data saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta br. UPI-13-041/24-61/1 od 22.07.2024.godine. U toku izrade projektne dokumentacije došlo je do promjene idejnog rješenja te se u tom smislu investitor obratio zahtjevom za izdavanje nove saglasnosti. U tom smislu stavlja se van snage prethodno izdato rješenje.

Uz akt podnosilac zahtjeva dostavio je idejno rješenje u digitalnoj formi (jedan primjerak).

- Kao sastavni dio Idejnog rješenja priloženi su urbanističko tehnički uslovi br. 35-289 od 28.12.2022.godine izdati od strane Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu Opštine Plav,

U analognoj formi investitor je dostavio:

- Posjedivni list br. 325 -prepis od 15.04.2024.godine,
- Geodetsku situaciju izrađenu od strane DOO"Geofriends" iz Podgorice,
- izjavu projektanta da je projektna dokumentacija urađena u skladu sa Uslovima.

- Izjavu geometra o lokaciji objekta,

Odredbom člana 87 stav 4 tačka 1 i članom 88 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20) Glavni gradski arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa:

- smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 56 stav 2 tačka ovog zakona (Državne smjernice za razvoj arhitekture); i
- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji);

Članom 213 stav 2 Zakona propisano je: Do donošenja državnih smjernica razvoja arhitekture primjenjivaće se uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju objekata.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio je zahtjev i idejno rješenje izrađeno od strane DOO "HD Architects" iz Plava, i odlučio kao u dispozitivu rješenja i to iz sljedećih razloga:

Obzirom da još uvijek nijesu donijete Državne smjernice razvoja arhitekture, materijalizacija i oblikovanje objekata mora se posmatrati u skladu sa strateškim i planskim aktima opštine Plav te PUP-om opštine Plav ("Službeni list Crne Gore", br. 52/21).

Plan ne daje precizne smjernice arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije za ovu vrstu objekata. Ono što je planom definisano jesu sljedeće smjernice:

- Fasade objekata kao i krovni pokrivači su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni.
- Porodični stambeni objekti su planirani za korišćenje i potrebe jednog domaćinstva. Zavisno od veličine objekta moguća je izgradnja i više stambenih jedinica i to u okviru porodičnog stanovanja maksimalno 4 stambene jedinice.
- Kod porodičnih stambenih objekata parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele odnosno objekta.
- Za sve objekte su obavezni kosi krovovi, dvovodni ili četvorovodni, a kod komplikovanijih objekata i kombinovani, nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača i klimatskih uslova. Krovni pokrivač je crep, eternit, tegola ili neki drugi kvalitetan materijal.
- Gde postoje tehničke mogućnosti, pored planiranih, ostavlja se mogućnost za korišćenje podkrovnih prostora za stanovanje u nepromenjenom spolnjem gabaritu objekta (ukoliko su veliki rasponi objekta uslovili visok tavanski prostor i sl.)
- Obrada prozorskih otvora i vrata drvetom ili al.bravarija odnosno PVC, u beloj boji ili u boji koja je u skladu sa arhitekturom i materijalizacijom objekta.

Na osnovu uvida u priloženu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, Glavni gradski arhitekta konstatuje da su priložene arhitektonske karakteristike i materijalizacija priloženog idejnog rješenja u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta. Planom je dozvoljeno udruživanje urbanističkih parcela.

Što se tiče osnovnih urbanističkih parametara planom su zadati sljedeći parametri za ovu namjenu objekata koji se grade u ruralnim naseljima:

Za objekte na katastarskim parcelama Blok 19, rb. 107/4/1 i 107/4/2 KO Brezojevice II ukupne površine 3842m² ostvareni su sljedeći parametri:

- Zadati indeks zauzetosti iznosi 0,2 – ostvaren indeks zauzetosti 0,04
- Indeks izgrađenosti iznosi 0,5 - ostvaren indeks zauzetosti iznosi 0,08
- Zadata spratnost iznosi S+P+Pk ili P+1+Pk – projektovana spratnost iznosi P+1,

- Zadata minimalna udaljenost građevinske od regulacione linije iznosi 5.0m – Objekat ne prelazi nanešenu građevinsku liniju (u skladu sa grafičkim prilogom Situacija).
- Zadata udaljenost objekta od granice susjedne parcele iznosi min. 5,0m – ostvarena udaljenost u projektu min 5.0m na dijelu gdje je to manji investitor je vlasnik susjedne parcele.

Pri obrazlaganju ovog rješenja Glavni gradski arhitekta ukazuje da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u cjelosti usvojen - član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog činjeničnog stanja stvari Glavni gradski arhitekta našao je da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti investitoru Cecunajnin Fikretu iz Plava na idejno rješenje arhitektonskog projekta "Stambeni objekti 1 i 2", projektovano na dijelu katastarskih parcela br. Blok 19, rb. 107/4/1 i 107/4/2 KO Brezojevica II PUP opštine Plav ("Službeni list Crne Gore br. 52/21) u Plavu u odnosu na materijalizaciju i arhitektonsko oblikovanje objekta, kao i osnovne urbanističke parametre (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba preko ovog organa Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja.

- Dostavljeno:**
- Podnosiocu zahtjeva
 - Predmetu
 - Arhivi,

GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA

Arbin Kalač, dipl.ing.arh.

